

NKUNGUHATO WO DYONDZISA LOWU HUNGUTIWEKE ENDZHAKU KA COVID-19: GIREDI YA 7 (2021-2023)

GIREDI YA 7 KOTARA YA 1				
VUNDZENI				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
Siku 1-3 eka vhiki ra 1	Makambelelo ya masungulo ya mimpimo leyi faneleke ya endliwa. Vuxokoxoko bya hlayisiwa ku tiyisisisa vuswikoti no kuma mavangwa lama nga kona eka dyondzo. Vuxokoxoko lebyi byi fanele byi tirhisiwa ku letela migingiriko yo dyondzisa no dyondza leyi nga ta landzela.			
MAVHIKI YA 1- 2	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Yingisela xirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombisa timhakankulu na to seketela ku suka eka xirungulwana • Teka tinotsi • Ku nyikana miehleketo na mintokoto na ku kombisa ntwisiso wa minongoti <p>Rungula xitori nakambe</p>	<p>Xitshuriwa xa matsalwa:</p> <p>swirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhatwa, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya 	<p>Tsala ndzimana ya ndzungulo / mianakanyo</p> <p>Milawu ya tindzimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivulwa xa nhlokomhaka ya ndzimana • Timhakankulu na ta ku seketela • Tirhisa mahlanganisi leswaku ku va na nkhomano • Hlamusela swilaveko swa xitshuriwa swo fana 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>mavitaswilo, mavitavito, mavitankatsano, mavitaswianakanyiwa,</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>swivulwan'we/ swivulwahosi, switatimende, nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu hundzeke</p> <p>Mapeletelo na mahikahatelo: hiko, hefemulo, hikombirhi, hikwana, maletere</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Rungula swiendleko nakambe hi ndzandzelelano lowu lulameke • Vula swimunhuhatwa hi ndlela leyi lulameke • Boxa nkarhi lowu swi humeleleke ha wona 	<p>(Tivisa xitshuriwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Maqhingya ya Ku tilulamisela ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lemuka swihlawulekisi swa xitshuriwa swo fana na mavito, tinhlokomhaka, swifaniso • Lemuka swiyenge swa buku swo fana na khavhara, pheji leyi nga na vito, xikombo, kavanyisa, dlilosari, <p>Xikambelantwisiso xa Ku hlaya na maqhingya ya Ku hlaya</p>	<p>na ku rungula xitori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirhisa marito lama faneleke na xitayili • Tsala hi nkarhi lowu hundzeke <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>U tsala xirungulwana mayelana na leswi nga n’wi humelela/leswi a swi tokoteke</p>	<p>lamakulu na lamantsongo</p>
--	---	--	---	--------------------------------

		<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela na Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu • Ku hlaya hi ku dzika • Ku vumba xifaniso emiehleketweni • Ku kumbetela nhlamuselo na mahetelelo • Ntiyiso na mavonelo • Tinhlamuselo ta marito 		
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) <p>(Sungula hi ntirho wa swanomo eka kotara ya 1 u fika emakumu eka kotara ya 2 loko timaraka ti rhekhodiwa)</p>				
<p>MAVHIKI YA 3-4</p>	<p>Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula</p>	<p>Xitshuriwa xa matsalwa: Switlhokovetselo</p>	<p>Ku tsala ka ku tumbuluxa: Xitlhokovetselo xa</p>	<p>Xiyimo xa rito: mavitankatsano, mavitaswianakanyiwa,</p>

	<p>Yingisela na ku kanaela xitlhokovetselo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku nyikana miehleketo na mintokoto na ku kombisa ntwisiso wa minongoti • Hlamula swivutiso • Hlamusela munghana leswaku hikokwalaho ka yini u tsakela xitlhokovetselo xo karhi 	<p>Tindlela to hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya a ri yexe <p>Maqhinga ya ku tilulamisela Ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lemuka swihlawulekisi swa xitshuriwa swo fana na mavito, tinhlokomhaka, swifaniso • Lemuka swiyenge swa buku swofana na khavhara, pheji leyi nga na vito, xikombo, kavanyisa, dlilosari, <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhokovetselo, swigaririmi/vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino 	<p>yena n’wini</p> <p>Milawu ya tindzimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko xa ndzimana • Tirhisa mahlanganisi ku khomanisa/ hlanganisa • Tirhisa tinxaka to hambanahambana ta swivulwa, vulehi na swivumbeko • Nhlawulo wa marito • Ririmi ro gega <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>u tsala xitlhokovetselo</p>	<p>maendli, masivi, masivinene</p> <p>Tinhlamuselo ta marito:</p> <p>marito lama nga na mimpfumawulo yo yelana, marito yo lombiwa, swivulavulelo, swivuriso, aliterexini, swifananiso, swigego, mahlamari/maencisi, vamavizweni, maritofularha</p> <p>Mahikahatelo: hiko, hefemulo,</p> <p>Mapeletelo: Hiko, Hefemulo</p> <p>Matirhiselo ya dikixinari, Tipatironi ta mapeletelo, Milawu ya mapeletelo</p>
--	--	---	---	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi swi tsariweke ha yona • Nhlamuselo yo gega/tumbela • Matitwelo • Nkongomelo na hungu 		
MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 2: KU TSALA <ul style="list-style-type: none"> • Xitsalwana (30) Xa Ndzungulo / Mianakanyo (Exikarhi ka kotara)				
MAVHIKI YA 5-6	Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula Mbulavurisano hi ntlangu: <ul style="list-style-type: none"> • Teka xiave eka mbulavurisano wa nkamafundza hi tinhlokomhaka to olova • Tirhisa rhejisitara leri lulameke/ faneleke 	Xitshuriwa xa matsalwa: ntlangu (xivono xin'we) <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhata, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo 	Tsala n'wangulano, encenyeta ntlangu <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili, mavonelo • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nhlawulo wa marito • Mfanelo wa mavulelo/mavulavulelo 	Xiyimo xa rito: mavitaswilo, maendli, masivi, masivinene Xiyimo xa xivulwa: swivulwan'we/ swivulwahosi, switatimende, nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu hundzeke, nhlokomhaka na xitwananisi,

	<ul style="list-style-type: none"> • Yisa emahlweni mbulavurisano • Kombisa timhakankulu na ta ku seketela • Teka tinotsi • Hlamula swivutiso 	<p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhokovetselo, swigaririmi/vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, 	<p>yo karhi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku vulavula a tshunxekile <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	
--	---	---	--	--

		<p>tindzimana, ndlela leyi swi tsariweke ha yona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nhlamuselo yo gega/tumbela • Matitwelo • Nkongomelo na hungu 		
<p>MAVHIKI YA 7-8</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Yingisela eka xirungulwana/ ntsheketo</p> <p>Xikambelantwisiso xo yingisela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombisa timhakankulu na to seketela na ku teka tinotsi • Ku nyiketana miehleketo na mintokoto na ku kombisa ntwisiso wa minongoti • Kombisa tithekiniki to 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa: swirungulwana/mintsh eketo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhata, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) 	<p>Tsala nhluto/papila</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili, • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nkomano wa tindzimana • Nhlawulo wa marito <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela 	<p>Xiyimo xa rito: vun'we na vunyingi, mahlawuri, maengeteri ya mukhuva/ nkarhi/ndhawu</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu hundzeke</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: homofoni, homonimi/mafanapeletwa, pholisemi, switekatekiso, swivuriso, swivulavulelo</p>

	<p>susumeta na to onga laha ti nga kona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlamula swivutiso <p>Mbhurisano wa ntlawa/phanele yingisela eka xirungulwana/ ntsheketo na ku kuma nhlamuselo</p> <p>Kanela xitori/ntsheketo lowu va wu endleke eka nghingiriko lowu hundzeke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombisa swimunhuhatwa • Kanela hi nkongomelo • Kanela mavonelo • Yelanisa na leswi nga tshama swi n’wi humelela/leswi a swi tokoteke 	<ul style="list-style-type: none"> • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhokovetselo, swigaririmi/vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi swi tsariweke ha yona • Nhlamuselo yo gega/tumbela 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala papila/nhluto hi ku tirhisa ku tsala hi ku landzelela magoza</p>	
--	--	---	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Matitwelo • Nkongomelo na hungu <p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela na Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu • Ku hlaya hi ku dzika • Kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki hi ku tirhisa vuswikoti byo avanyisa rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo 		
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 3 (50 wa timaraka)</p> <p>Ku angula eka switshuriwa:</p>			

	<ul style="list-style-type: none"> • Xa matsalwa kumbe xo ka xi nga ri xa matsalwa (20) • Xitshuriwa xa swo voniwa (10) • Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya ririmi eka Mbangu (20) 			
<p>MAVHIKI YA 9-10</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlamusela magoza yo yingisela • Teka tinotsi • Hlamula swivutiso <p>Mbhurisano wa ntlawa/phanele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kanela timhaka to karhi ku suka eka xirungulwana • Teka xiyimo xo karhi hi timhaka na ku tshaha eka xitshuriwa ku seketela xiyimo/mavonelo/ 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa: swirungulwana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhatwa, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya 	<p>Tsala xitsalwana xa nhlamuselo / mianakanyo</p> <p>Milawu ya tindzimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivulwa xa nhlokomhaka xa ndzimana • Timhakankulu na ta ku seketela • Ndzandzelelano lowu faneleke wa tindzimana • Tirhisa mahlanganisi ku kombisa nkhomano • Tirhisa tinxaka to hambanahambana ta swivulwa, vulehi na swivumbeko <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela</p>	<p>Xiyimo xa rito: swirhang, swilandzi, timitsu, maendli</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: xivulwanahosi, xivulwananandza</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha mahikahatelo na</p> <p>Mapeletelo: Ku tirhisa dikixinari/xihlamuselamarito , Tipatironi ta mapeletelo, milawu ya mapeletelo</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Yelanisa na leswi nga tshama swi n’wi humelela/leswi a swi tokoteke 	<p>(hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela)</p> <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhokovetselo, swigaririmi/vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi swi tsariweke ha yona • Nhlamuselo yo gega/tumbela • Matitwelo • Nkongomelo na hungu <p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo</p>	<p>magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Yisa xitsalwana leswaku xi kamberiwa</p>	
--	---	---	--	--

		<p>twisisa (maqhing)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu • Ku hlaya hi ku dzika • Ntiyiso na mavonelo • Kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki hi ku tirhisa vuswikoti byo avanyisa rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo 		
--	--	--	--	--

MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA				
	<p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambabahambana ya ku yingisela na ku vulavula • Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula leyi pfumelelanaka na swiyimo swa Covid-19 	<p>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya ko landzelela magoza • Migingiriko yo hlayela ehenhla • Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka kotare 	<p>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala ko landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa xitsalwambiko • Xitsalwana • Vutsari bya vutumbuluxi 	<p>Migingiriko ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi

GIREDI YA 7 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 1			
	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWANOMO – Ku hlayela ehenhla (20 wa timaraka) (Sungula hi ntirho wa swanomo eka kotara ya 1 u fika emakumu hi kotara ya 2 loko timaraka ti rhekhodiwa)</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 2 KU TSALA Xitsalwana xa Ndzungulo / Mianakanyo (30) (Exikarhi ka kotara)</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 3 (50 wa timaraka)</p> <p>Ku angula eka switshuriwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xa matsalwa kumbe xo ka xi nga ri xa matsalwa (20) • Xitshuriwa xa swo voniwa (10) • Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya ririmi eka Mbangu (20)

GIREDI YA 7 KOTARA YA 2				
VUNDZENI				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 1-2	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Xikambelantwisiso xo yingisela:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlamusela magoza yo yingisela • Teka tinotsi • Hlamula swivutiso <p>KUMBE</p> <p>Rungula xitori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vumunhuhati • Nhlawulo wa marito • Ririmi ro tirhisa miri 	<p>Ku hlaya/yingisela xikambelantwisiso</p> <p>Ku hlaya Xitshuriwa xa matsalwa xo fana na novhele (30-40 wa tipheji) /1-2 ku tlanga ntlangu – 10 -20 wa tipheji)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhatwa, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>KUMBE</p>	<p>Ku tsala: Xitsalwana xa ndzungulo (xa kwalomu ka 4-6 wa tindzimana/150-200 wa marito)</p> <p>Milawu ya tindzimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivulwa xa nhlokomhaka xa ndzimana • Timhakankulu na ta ku seketela • Ndzandzelelano lowu faneleke wa tindzimana • Tirhisa mahlanganisi ku kombisa nkhomano • Tirhisa tinxaka to hambanahambana ta swivulwa, vulehi na 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>mavitaswianakanyiwa, nhlokomhaka na xiendliwa, matirhisele mambirhi ya maviti yo karhi, maendli, Tinxaka ta Mabumabumeri</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>swivulwan’we, switatimende, nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu hundzeke</p> <p>Tinhlamuselo ta marito:</p> <p>vamavizweni, maritofularha, ririmi ro kongoma, ro gega, ririmi</p>

	<p>• Hlamusela matitwelo, thoni, xiyimo, nkarhi lowu timhaka ti humeleleke ha wona, mahetelelo yo khovolela na mahetelelo</p> <p>Ku yingisela hi ku landzelela magoza:</p> <p>Migingiriko yo tilulamisela ku yingisela yi tivisa vadyondzi eka xiyimo xo yingisela</p> <p>Hi nkarhi wo yingisela - ku vutisa, ku lemuka, ku fananisa, ku teka tinotsi, ku hlamusela.</p> <p>Endzhaku ko yingisela i nghingiriko lowu ku landzelaka ku yingisela hi koxe. Vadyondzi va</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vutisa swivutiso 	<p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisisa (tirhisa xitshuriwa xa tsariwa na/kumbe swovoniwa swo fana na tikhathuni/swichupuchupu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu • Ku hlaya hi ku dzika • Endla minkumbetelo (swimunhuhatwa, mbangu, vutumbulukelo, hungu) • Kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki hi ku tirhisa vuswikoti byo avanyisa rito 	<p>swivumbeko</p> <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>ro ntlhontlha matitwelo</p> <p>Mahikahatelo: hiko, hefemulo, mfungho wa xihlamalo/rihlamari, mfungho wa xivutiso</p> <p>Ku tirhisa Dikixinari swa hlohleteriswa</p>
--	--	---	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Vulavula hi leswi xivulavuri xi swi vuleke, na swin'wana 	<p>hi swiphemu ku kuma nhlamuselo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ririmi ro ntlhontha matitwelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 		
	<p>Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela (xitshuriwa xo tsariwa/ku hlayiwa ka mahungu ya le ka TV)</p>	<p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisisa (tirhisa xitshuriwa xo tsariwa na/kumbe swo voniwa swo fana na xinavetiso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi 	<p>Tsala switshuriwa swa switsalwambiko: Xinavetiso/tiphositara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko • Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu 	<p>Xiyimo xa rito: mavitavito, rimbewu, vun'we, vuningi, Rihlawuri: vukulu, nkoka</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa,</p>

<p>MAVHIKI YA 3-4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hlamusela magoza yo yingisela • Teka tinotsi • Hlamula swivutiso <p>Ku yingisela hi ku landzelela magoza:</p> <p>Migingiriko yo tilulamisela ku yingisela</p> <p>yi tivisa vadyondzi eka xiyimo xo yingisela</p> <p>Hi nkarhi wo yingisela -</p> <p>ku vutisa, ku lemuka, ku fananisa, ku teka tinotsi, ku hlamusela.</p> <p>Endzhaku ko yingisela i</p> <p>nghingiriko lowu ku landzelaka ku yingisela hi koxe. Vadyondzi va</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vutisa swivutiso • Vulavula hi leswi 	<p>xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu • Ku hlaya hi ku dzika • Endla minkumbetelo (swimunhuhatwa, mbangu, vutumbulukelo, hungu) • Kumbetela nhlamuselo ya marito lama nga tolovelekangiki hi ku tirhisa vuswikoti byo avanyisa rito hi swiphemu ku kuma nhlamuselo • Ririmi ro onga • Ririmi ra mafundza/nkamafundza <p>KUMBE</p> <p>Xitshuriwa xa matsalwa xo fana na xinovhelana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nhlawulo wa marito na ku vumba swivulwa • Swiphemu swa swovoniwa swo fana na tinxaka ta tifonto na sayizi, tinhlokomhaka, mimfungho, muhlovo) • Ririmi ro onga/nsunsumeto <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>swivulwan'we na swivulwankatsano</p> <p>Tinhlamuselo ta marito:</p> <p>vamavizweni, maritofularha, tinhlamuselo to kongoma na to gega</p> <p>Mahikahatelo na</p> <p>mapeletelo: Hikombirhi, hikwana, Ku tirhisa dikixinari</p> <p>Ku tirhisa Dikixinari swa hlohleteriya</p>
----------------------------------	---	---	---	--

	<p>xivulavuri xi swi vuleke, na swin'wana</p> <p>Nyika nkomiso wa leswi andlariweke hi ku vula kunene.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teka swiboho 	<ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhatwa, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 		
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWANOMO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlayela ehenhla Papila ra 1 (20 wa timaraka) <p>(Vadyondzisi va sungula ku nyika ntirho lowu exikarhi ka kotara ya 1 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va ta va vakamberiwile hi ku hela ka kotara ya 2)</p>				

<p>MAVHIKI YA 5-6</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula Ku vulavula loku lulamisiweke/ka xijumana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nhlawulo wa marito • Tirhisa thoni, magoza, na matwariselo ya rito • Matirhiselo ya switsundzuxo swo voniwa • Ririmi ro tirhisa miri leri faneleke 	<p>Hlaya xitshuriwa xa swileriso swo fana na maendlelo yo landzelela swileriso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu • Ku hlaya hi ku dzika • Endla minkumbetelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) 	<p>Xitshuriwa xa switsalwambiko swo koma: Tsala Xitshuriwa xa swileriso xo fana na mathirhiselo ya xitirhisiwa, malulamiselo ya swakudya, ku lunghisa leswi nga onhaka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tirhisa swilaveko leswi faneleke swa xivumbeko na xitayili • Languta eka Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nkhuluko wa timhaka na vuxaka bya tindzimana • Tirhisa nhlawulo wa marito na xivumbeko xa xivulwa <p>Kongomisa eka ku tsala</p>	<p>Xiyimo xa rito: vundhawu Rihlawuri: ro komba ntsengo</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: xivulwa xa riendli ra nghingiriko na xivulwa xa riendli ra xitwisiwo</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: swivulavulelo na swivuriso mahikahatelo: xibocho, xirhatana</p> <p>Ku tirhisa Dikixinari swa hlohleteriya</p>
----------------------------------	--	--	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	
<p>VHIKI RA 6</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA- NTIRHO WA 4 KU TSALA Switshuriwa swa switsalwambiko (10 wa timaraka) (Swimbirhi swo koma KUMBE xin’we xo leha: 10 wa timaraka) (Wu tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo)</p>			

<p style="text-align: center;">MAVHIKI YA 7-8</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula: Vulavisisi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vadyondzi va nyikiwa xiyimo, ngopfu xiphiqo kumbe mhangu, leyi va faneleke va hlamula hi ku endla swo karhi hi munhu • Ku encenyeta ka xijumana, kumbe mudyondzi a byeriwa hi ta xiave lexi a faneleke ku xitlanga • Tirhisa ririmi leri faneleke • Vula timhaka leti nga erivaleni u kombisa ku twisisa vaamukeri va mahungu na xikongomelo 	<p>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ntlangu/novhele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhata, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>Tsala nhluto wa ntlangu Milawu ya tindzimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xivulwa xa nhlokomhaka xa ndzimana • Timhakankulu na ta ku seketela • Ndzandzelelano lowu faneleke wa tindzimana • Tirhisa mahlanganisi ku kombisa nkhomano • Tirhisa tinxaka to hambanahambana ta swivulwa, vulehi na swivumbeko <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>Xiyimo xa rito: maendli Xiyimo xa xivulwa: riendli ra xitwisiwo, nkarhi wa sweswi lowu yaka emahlweni, marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha, nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega</p> <p>Mahikahatelo: hikombirhi, mimfungho ya mintshaho, mimfungho ya swivutiso, hefemulo, hiko</p> <p>Ku tirhisa Dikixinari swa hlohleterwa</p>
--	--	--	---	--

<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA- NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (60 wa timaraka) Xivutiso 1: Xitshuriwa xa matsalwa / xo ka xi nga ri xa matsalwa (20) Xivutiso 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (10) Xivutiso 3: Nkomiso (10) Xivutiso 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi eka mbangu (20)</p>				
<p>MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA</p>				
<p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula • Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula leyi pfumelelanaka na swiyimo swa Covid-19 	<p>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya ko landzelela magoza • Migingiriko yo hlayela ehenhla • Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta 	<p>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala ko landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa xitsalwambiko • Xitsalwana • Vutsari bya vutumbuluxi 	<p>Migingiriko ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi 	

		matsalwa ya ndzawulelo eka kotara	
GIREDI YA 7 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 2			
	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 1 SWANOMO Ku hlayela ehenhla Papila ra 1 (20 wa timaraka) (Vadyondzisi va sungula ku nyika ntirho lowu exikarhi ka kotara ya 1 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va ta va vakamberiwile hi ku hela ka kotara ya 2)</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA- NTIRHO WA 4 KU TSALA Switshuriwa swa switsalwambiko (10 wa timaraka) (Swimbirhi swo koma KUMBE xin'we xo leha: 10 wa timaraka) (Wu tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo)</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA- NTIRHO WA 5: XIKAMBELWANA KU ANGULA EKA SWITSHURIWA (60 wa timaraka) Xivutiso 1: Xitshuriwa xa matsalwa / xo ka xi nga ri xa matsalwa (20) Xivutiso 2: Xitshuriwa xa swo voniwa (10) Xivutiso 3: Nkomiso (10) Xivutiso 4: Swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi eka mbangu (20)</p>

GIREDI YA 7 KOTARA YA 3				
VUNDZENI				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 1-2	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Xikambelantwisiso xo yingisela xa ku komba hi laha fomo/fomo ya swivutiso swa ndzavisiso yi tatiwaka ha kona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku titoloveta magoza yo yingisela • Teka tinotsi • Hlamula swivutiso <p>Tinxaka to hambanahambana ta vutihlanganisi bya swanomo: hi matirhiselo ya fomo ya swivutiso swa</p>	<p>Hlaya xitshuriwa hi nkoka wa fomo ya swivutiso swa ndzavisiso na ndlela ya ku yi tatisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vuxokoxoko/mahungu lama lavekaka • Matirhiselo ya ririmi • Nsayino <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa 	<p>switshuriwa swa switsalwambiko swo fana na ku tatisa fomo ya swivutiso swa ndzavisiso, kumbe tifomo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landzelela swileriso • Nyika mahungu/vuxokoxoko hi ku hetiseka • Tirhisa ririmi leri faneleke <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>mavitaswilo; mavitantlawu; maengeteri ya mukhuva na nkarhi; mahlawuri</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>swivulwankatsano na swivulwampfilungano</p> <p>Tinhlamuselo ta marito:</p> <p>vamavizweni, maritofularha, mafanapeletwana</p> <p>Mahikahatelo: mimfungho ya swivutiso; mfungho wa nsiyo –ku komba ku ya emahlweni; ku tirhisa</p>

	<p>ndzavisiso kumbe fomo Mbhurisano wa foramu, phanele</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlawula nhlokomhaka • Ku nyikana miehleketo • Siyerisana na van’wana na ku yingisela hi vukheta • Tatisa mavangwa • Tirhisa marito yo komba ku angula eka leswi vuriwaka xik. oho, he, kumbexana, aredzi ku yisa emahlweni mbhurisano 	<p>xitshuriwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko hi ku angarhela • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu • Endla nkomiso • Ku vumba xifaniso emiehleketweni • Endla minkumbetelo • Tinhlamuselo ta marito 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>maletere lamakulu; xibohe Nkomiso wa marito, mavitonkomiso, swicupu</p>
--	---	--	--	--

<p>MAVHIKI YA 3-4</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula yingisela ntlangu (n'wangulano/inthavhiyu)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lulamisa fomo ya swivutiso swa ndzavisiso • Landzelela milawu • Tirhisa ririmi leri faneleke • Teka tinotsi • Vika leswi kumiweke <p>Ku yingisela hi ku landzelela magoza:</p> <p>Migingiriko yo tilulamisela ku yingisela yi tivisa vadyondzi eka xiyimo xo yingisela</p> <p>Hi nkarhi wo yingisela - ku vutisa, ku lemuka, ku fananisa, ku teka tinotsi, ku hlamusela.</p>	<p>Xitshuriwa xa matsalwa xo fana na ntlangu wa lavantshwa/ntlangu wa le ka xiyanimoya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhata, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Vutlhokovetseri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhokovetselo, swigaririmi/vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino 	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko swo leha, xik. n'wangulano/inthavhiyu yo tsariwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili, • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nhlawulo wa marito • Matirhiselo ya ririmi leri faneleke <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>Xiyimo xa rito: mavitavito, vun'we na vunyingi maengeteri: mukhuva, nkarhi, ndhawu</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: xivulwampfilungano; marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa.</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: timitsu ta marito</p> <p>Mahikahatelo: hikombirhi; mimfungho ya mintshaho; hefemulo; hiko; xirhatana; mfungho wa xivutiso</p>
----------------------------------	--	--	--	---

	<p>Endzhaku ko yingisela</p> <p>nghingiriko lowu ku landzelaka ku yingisela hi koxe. Vadyondzi va</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vutisa swivutiso • Vulavula hi leswi xivulavuri xi swi vuleke, na swin'wana <p>Nyika nkomiso wa leswi andlariweke hi ku vula kunene.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teka swiboho 	<ul style="list-style-type: none"> • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi swi tsariweke ha yona • Nhlamuselo yo gega/tumbela • Matitwelo • Nkongomelo na hungu <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hlela) 		
--	---	---	--	--

MAKAMBELELO YA MAFUNDZA NTIRHO WA 6 – Purojeke ya xitsalwana – Xiteji xa 1: Ndzavisiso (Vadyondzi va endla ndzavisiso eka purojeke ya vona) – 20 wa timaraka				
MAVHIKI YA 5-6	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Tinxaka to hambanahambana ta vutihlanganisi bya swanomo:</p> <p>Encenyeto: mafambiselo ya nhlengeletano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku pfula kahle/manghenelo/kutivana • Matirhiselo ya thoni, magoza na matwariselo ya rito • Matirhiselo ya ririmi • Ririmi ro tirhisa miri leri faneleke 	<p>Hlaya xitshuriwa xa ndlela leyi xitiviso/ajenda na makanelwa swi tsarisiwaka xiswona</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lava tekaka xiave • Matirhiselo ya ririmi • Xivumbeko • Ku endla leswi languteriweke eka xiyimo lexi u nyikiweke xona <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa 	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko swo leha xik. switiviso/ajenda na makanelwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kombisa vaamukeri va mahungu na xikongomelo xo tsala; • Teka xiboho hi xitayili, mavonelo na xivumbeko xa matsalelo; • Nhlawulo wa marito na swiaki swa ririmi <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku 	<p>Xiyimo xa rito: masivi: masivinene, masivikomba, masivintalo.</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu hundzeke, marito ya muvulavuri na marito yo runguriwa, riendli ra nghingiriko na riendli ra xitwisiwo</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: marito yo pfelela eka minsinya ya maendli.</p> <p>Mahikahatelo: xirhatana; ku tirhisa maletere lamakulu; hefemulo; hiko; hikombirhi</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Mahetelelo ya kahle Xikambelantwisiso xo yingisela (xitshuriwa xo tsariwa/ku hlayiwa ka mahungu ya le ka TV) • Hlamusela magoza yo yingisela • Teka tinotsi • Hlamula swivutiso <p>Ku yingisela hi ku landzelela magoza:</p> <p>Migingiriko yo tilulamisela ku yingisela yi tivisa vadyondzi eka xiyimo xo yingisela</p> <p>Hi nkarhi wo yingisela - ku vutisa, ku lemuka, ku fananisa, ku teka tinotsi, ku hlamusela.</p>	<p>xitshuriwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) <p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisisa/xitshuriwa xo tsariwa/ xitshuriwa xa swovoniwa/tigirafu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko bya timhakankulu • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka vuxokoxoko byo seketela • Ku endla minkumbetelo • Ku kumbetela 	<p>andlala</p>	
--	--	---	----------------	--

	<p>Endzhaku ko yingisela i ngingiriko lowu ku landzelaka ku yingisela hi koxe. Vadyondzi va</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vutisa swivutiso • Vulavula hi leswi xivulavuri xi swi vuleke, na swin'wana • Nyika nkomiso wa leswi andlariweke hi ku vula kunene. • Teka swiboho 	<p>tinhlamuselo ta marito lama nga tolovelekangiki na swifaniso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Timhakankulu na to seketela • Mavonelo ya yena n'wini 		
<p>VHIKI RA 6</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6 – Purojeke ya xitsalwana – Xiteji xa 2: Ku tsala (Vadyondzi va tsala purojeke ya vona) – 30 wa timaraka</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata / ku tilulamisela ku tsala purojeke ya vutsari bya vutumbuluxi • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa • ku andlala 			

<p>MAVHIKI YA 7-8</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Yingisela eka na ku kanela mahungu ya nkarhi wolowo ku ya hi maphephahungu na tiatikili ta timagazini</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matirhiselo ya thoni, magoza na matwariselo ya rito • Matirhiselo ya ririmi ro onga/ro tlhontha matitwelo/nsunsumeto • Matirhiselo ya switsundzuxo swo voniwa • Landzelela eka milawu • Ririmi ro tirhisa miri leri faneleke • Manghenelo yo koka rinoko na mahetelelo ya 	<p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo kuma mahungu (tirhisa xitshuriwa xo fana na tiatikili ta maphephahungu/tiatikili ta magazini/ mimbulavulo leyi tsariweke)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma vuxokoxoko bya timhakankulu • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka vuxokoxoko byo seketela • Ku endla minkumbetelo • Ntiyiso na mavonelo • Mavonelo ya mutsari • Ku kumbetela 	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko swo leha/koma: atikili ya phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nhlawulo wa marito na swiaki swa ririmi <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>mavitaswianakanyiwa; Vundhawu mahlawuri: vukulu, nkoka</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Ku longoloxa (ku landzelelana) nkoka wa mavekelo ya swilo; ndzimana ya nhlamuselo, ririmi ra nsunsumeto na ro tlhontha matitwelo; mboyamelatlhelorin'we na ku venga handle ka xivangelo, ku vona mhaka hi tihlo rin'we, swivutiso swo ka swi nga lavi tinhlamulo</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha,</p>
------------------------------	--	--	--	--

	<p>ntikelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu <p>Ku hlayela ehenhla loku lulamisiweke/ka xijumana ku hlayiwa atikili ya phephahungu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matirhiselo ya thoni, magoza na matwariselo ya rito • Landzelela mimfungho ya mahikahatelo/swihikahato leswaku swi ta twisiseka • Ririmi ro tirhisa miri leri faneleke 	<p>tinhlamuselo ta marito lama nga tolovelekangiki na swifaniso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ririmi ra mafundza/nkamafundza • Nhlamuselo yo kongoma/yo tumbela • Swigaririmi <p>Tsala xikambelwana xa xikambelantwisiso</p> <p>Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 		<p>nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega</p> <p>Mahikahatelo:</p> <p>mimfungho ya mintshaho; mfungho wa xihlamalo/rihlamari, hefemulo; hiko; mimfungho ya swivutiso; mfungho wa nsiyo –ku komba ku ya emahlweni</p>
--	--	--	--	--

	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 – Purojeke ya xitsalwana – Xiteji xa 3: Ku andlala hi nomo</p> <p>(Vadyondzi va andlala purojeke ya vona hi nomo) – 20 wa timaraka</p> <p>U nyika xiviko xa swanomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • U tirhisa xivumbeko lexi faneleke: Masungulo, miri na mahetelelo • U andlala mhakankulu na vuxokoxoko byo seketela • U tirhisa ririmi ra swirho leri faneleke vuswikoti byo andlala, xik. u languta vayingiseri eswikandzeni no cinca cinca ntwariso wa rito • U teka xiave eka minkanerisano • U tshama eka nhlokomhaka • U nyika xivikontsundzuxo lexi faneleke • U tshama eka nkanerisano • U kombisa ku twisisa timfanelo na matitwelo ya van’wana <p>(Sungula hi ntirho wa swanomo eka kotara ya 3 u fika emakumu eka kotara ya 4 loko timaraka ti rhekhodiwa)</p>			
<p>MAVHIKI YA 9-10</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Xikambelantwisiso xo yingisela lexi kongomisiweke eka ku nyika swiletelo swa</p>	<p>Xitshuriwa xa matsalwa swo fana na novhele ya lavantshwa/ swirungulwana/ntlangu/ntlangu wa le ka</p>	<p>Tsala xitsalwana xa ndzungulo/ nhlamuselo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili, mavonelo • Vaamukeri va mahungu, 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>mavitaswianakanyiwa masivi - masivinene, mahlawuri: vukulu, nkoka</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Ndzimana yo pima nkoka,</p>

	<p>matlhelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku titoloveta magoza yo yingisela • Teka tinotsi • Tsala tinhlamulo <p>Tinxaka to hambanahambana ta vutihlanganisi bya swanomo xik. ku nyika swiletelo swa matlhelo/ swileriso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matirhiselo ya ririmi leri faneleke • Swivulwa swo koma swo kongoma • Vuxokoxoko 	<p>xiyanamoya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhata, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>xikongomelo na mbangu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nhlawulo wa marito na swiaki swa ririmi <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfluxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala <p>Tsala xitsalwana xa ndzungulo/nhlamuselo</p>	<p>swivulwan'we, switatimende, nkarhi wa sweswi, nkarhi lowu hundzeke</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha, nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega</p> <p>Mahikahatelo: hiko; hefemulo; hikombirhi; hikwana</p>
--	---	---	--	---

<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 8 KU ANGULA EKA MATSALWA (30 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xithhokovetselo (10 wa timaraka) • Ntlangu (10 wa timaraka) • Xitori xo koma (10 wa timaraka) 			
<p>MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA</p>			
<p>Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula • Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula leyi pfumelelanaka na swiyimo swa Covid-19 	<p>Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya ko landzelela magoza • Migingiriko yo hlayela ehenhla • Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya 	<p>Migingiriko ya ku tsala na ku andlala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala ko landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa xitsalwambiko • Xitsalwana • Vutsari bya vutumbuluxi 	<p>Migingiriko ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi

ndzawulelo eka kotara			
GIREDI YA 7 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 3			
	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 6 – PUROJEKE YA XITSALWANA – Ndzavisiso na ku tsala purojeke- (20 + 30 = 50 wa timaraka)	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7 – PUROJEKE YA XITSALWANA Vadyondzi va andlala purojeke ya vona hi nomo (20 wa timaraka) (Sungula hi ntirho wa swanomo eka kotara ya 3 u fika emakumu eka kotara ya 4 loko timaraka ti rhekhodiwa)	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 8 KU ANGULA EKA MATSALWA (30 wa timaraka) <ul style="list-style-type: none">• Xitlhokovetselo (10 wa timaraka)• Ntlangu (10 wa timaraka) Xitori xo koma (10 wa timaraka)

GIREDI YA 7 KOTARA YA 4				
VUNDZENI				
VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
MAVHIKI YA 1-2	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Mbulavulo wa xijumana</p> <p>Ku tivisa xivulavuri;/marito yo khensa/ ku rungula xitori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlawula nhlokomhaka leyi faneleke • Lulamisa mahungu ya khomana kahle • Kombisa ntivomarito, swiaki swa ririmi 	<p>Xitshuriwa xa matsalwa swo fana na novhele ya lavantshwa/ swirungulwana/ntlangu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhata, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo <p>Ku hlaya/langutisa hi xikongomelo xo twisisa (tirhisa xitshuriwa xo tsariwa na xa swovoniwa)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma 	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko swo leha/koma xik. ku nyika swiletelo swa matlhelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nhlawulo wa marito na swiaki swa ririmi <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela 	<p>Xiyimo xa rito:</p> <p>mavitaswianakanyiwa, mavitantlawa mahlawuri: vukulu, nkoka, ntsengo masivi</p> <p>Xiyimo xa xivulwa:</p> <p>Swivulwan'we/swivulwahosi; swivulwankatsano; swivulwampfilungano;</p> <p>Tinhlamuselo ta marito:</p> <p>vamavizweni, maritofularha, nhlamuselo yo kongoma, yo huma eka xitshuriwa, nhlamuselo yo gega, mahlawuri; maengeteri;</p> <p>Mahikahatelo: hikombirhi;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Manghenelo na mahetelelo ya kahle/ nkoka Swihlawulekisi na milawu (tithekiniki ta ku vulavula entshungwini, xivumbeko) <p>Ku hlayela ehenhla</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matirhiselo ya thoni, magoza na matwariselo ya rito • Landzelela mimfungho ya mahikahatelo leswaku swi ta twisiseka • Ririmi ro tirhisa miri leri faneleke 	<p>vuxokoxoko bya timhakankulu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka vuxokoxoko byo seketela • Ku endla minkumbetelo • Ku kumbetela tinhlamuselo ta marito lama nga tolovelekangiki na swifaniso • Timhakankulu na to seketela • Ntiyiso na mavonelo • Minkumbetelo na mahetelelo • Mavonelo ya yena n'wini <p>Ku hlaya hi ku landzelela magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) • Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) • Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>swirhatana/mimfungho yo tshaha; hiko; swirhatana</p>
--	--	---	--	---

<p>MAVHIKI YA 3-4</p>	<p>Maqhinga ya Ku yingisela na Ku vulavula Xikambelantwisiso xo yingisela (xitshuriwa xo tsariwa/ku hlayiwa ka mahungu ya le ka TV) • Hlamusela magoza yo yingisela • Teka tinotsi • Tsala tinhlamulo Tinxaka to hambanahambana ta vutihlanganisi bya swanomo: njhekanjhekisano/mbh urisano wa ntlawa: Kanela matirhiselo ya imeyili/ phositara/leswi tsariwaka eka dayari/ tifulayara</p>	<p>Hlaya xitshuriwa lexi nga na dayari/ imeyili/tifulayara • Xivumbeko • Matirhiselo ya ririmi • Vaamukeri va mahungu Vutlhokovetseri/mintsheket o • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhokovetselo, swigaririmi/ vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi swi tsariweke ha yona • Nhlamuselo yo gega/tumbela • Matitwelo • Nkongomelo na hungu Ku hlaya hi ku landzelela</p>	<p>Switshuriwa swa switsalwambiko swo leha/koma xik. imeyili, tiphositara/leswi tsariwaka eka dayari/tifulayara • Swilaveko swa xivumbeko, xitayili, mavonelo • Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu • Nhlawulo wa marito, nhlamuselo leyi nga erivaleni • Xivumbeko, vulehi na tinxaka ta swivulwa Tsala/humesa xin'we xa switshuriwa leswi boxiweke laha henhla</p>	<p>Xiyimo xa rito: marito yo vutisa, masivikomba, maviti - mavitantlawa; maendli, mabumabumeri: Swirhang, swilandzi na timitsu. Xiyimo xa xivulwa: marito ya muvulavuri; swivutiso na tinhlamulo; nhlokomhaka na xitwananisi; switatimende leswi komisiweke; swivutiso swo ka swi nga lavi tinhlamulo tinhlamuselo ta marito: maritofularha, nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega; nhlamuselo yo huma eka xitshuriwa xo karhi Mahikahatelo: mimfungho ya mintshaho; mimfungho ya swivutiso; hefemulo; mimfungho ya xihlamalo; fonto</p>
------------------------------	---	---	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisi na milawu Ku kunguhata, ku lavisisa, ku lulamisa na ku andlala 	<p>magoza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku tilulamisela ku hlaya (Tivisa xitshuriwa) Hi nkarhi wo hlaya (swihlawulekisi swa xitshuriwa) Endzhaku ko hlaya (hlamula swivutiso, pimanisa, hambanisa, hlela) 	<p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku kunguhata Ku pfapfarhuta Ku pfuxeta Ku hlela Ku hlerisisa na ku andlala 	
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7: SWANOMO – (20 wa timaraka)</p> <ul style="list-style-type: none"> Ku andlala purojeke hi nomo <p>(Vadyondzisi va sungula ku nyika ntirho lowu exikarhi ka kotara ya 3 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va ta va vakamberiwile hi ku hela ka kotara ya 4)</p>				
<p>MAVHIKI YA 5-6</p>	<p>Maqhingana ya Ku yingisela na Ku vulavula</p> <p>Xikambelantwisiso xo yingisela</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlamusela magoza yo 	<p>Hlaya xitshuriwa xa matsalwa swo fana na novhele ya lavantshwa/ swirungulwana/ntlangu/min tsheketo</p> <ul style="list-style-type: none"> Swihlawulekisinkulu swa 	<p>Mpfuxeto na ku lulamisela xikambelo switsalwana</p> <p>Nkarhi wo tilulamisela:</p> <ul style="list-style-type: none"> Swilaveko swa xivumbeko, xitayili, mavonelo Vaamukeri va mahungu, xikongomelo na mbangu 	<p>Xiyimo xa rito: marhavi ya maendli; maendli, mabumabumeri: rihlawuri, rifuwi, riengetelo</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: mboyamelatlhelorin'we na ku vengana handle ka</p>

	<p>yingisela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Teka tinotsi • Hlamula swivutiso <p>Mbulavulo lowu lulamisiweke</p> <ul style="list-style-type: none"> • Matirhiselo ya thoni, magoza na matwariselo ya rito • Matirhiselo ya ririmi ro onga/tlhontha matitwelo/nsunsumeto • Matirhiselo ya switsundzuxo swo voniwa • Landzelela eka milawu • Ririmi ro tirhisa miri leri faneleke • Manghenelo yo koka rinoko na mahetelelo ya ntikelo 	<p>xitshuriwa xa matsalwa: swo fana na ximunhuhatwa, vumunhuhati, kungu, ntlimbo, vundzhaku, mbangu, murunguri, nkongomelo</p> <p>Vutlhokovetseri: switlhokovetselo swa ndzawulelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Swihlawulekisinkulu swa xitlhokovetselo • Tithekiniki ta matirhiselo ta xitlhokovetselo, swigaririmi/vufananisi, yelano wa mimpfumawulo, ncino • Xivumbeko xa xitlhokovetselo, mintila, tindzimana, ndlela leyi swi tsariweke ha yona • Nhlamuselo yo gega/tumbela 	<ul style="list-style-type: none"> • Nhlawulo wa marito <p>Kongomisa eka ku tsala hi ku landzelela magoza</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku kunguhata • Ku pfapfarhuta • Ku pfuxeta • Ku hlela • Ku hlerisisa na ku andlala 	<p>xivangelo, ku vona mhaka hi tihlo rin'we, switatimende swo tlhontha matitwelo na swo onga; swivutiso swo ka swi nga lavi tinhlamulo</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha, tinhlamuselo to huma eka xitshuriwa xo karhi</p> <p>Mahikahatelo: hiko; hefemulo; mimfungho ya rihlamari/xihlamalo; mimfungho ya swivutiso</p>
--	--	---	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Xikongomelo, vaamukeri va mahungu na mbangu 	<ul style="list-style-type: none"> • Matitwelo • Nkongomelo na hungu <p>Ku tlhantlha/xopaxopa xitlhokovetselo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mintila, marito, tindzimana, xibofo/ xihlanganisi, mbuyelelo, ndlela leyi swi tsariweke ha yona, mahikahatelo. • Nhlamuselo: yo tumbela na ya le rivaleni/kongoma 		
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 9: Ku tsala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Switshuriwa swa switsalwambiko (10 wa timaraka) (swimbirhi swo koma KUMBE xin’we xo leha) (10 wa timaraka) • (Swi tsariwa ku nga se tsariwa xikambelwana xa ndzawulelo) 				

<p>MAVHIKI YA 7-8</p>	<p>Mpfluxeto na ku lulamisela xikambelo Ku vulavula:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mbulavulo lowu lulamisiweke/ Njhekanjhekisano/inthavhiyu/ mbulavurisano • Ku hlaya loku lulamisiweke • Ku hlaya ka xijumana <p>Ku yingisela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Xikambelantwisiso xo yingisela 	<p>Mpfluxeto na ku lulamisela xikambelo Ku hlaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya loku lulamisiweke • Xikambelantwisiso xo hlaya • Nkomiso • matsalwa: -Novhele/swirungulwana/ mintsheketo -Ntlangu/dyondzo ya swa tifilimi -Switlhokovetselo 	<p>Mpfluxeto na ku lulamisela xikambelo Ku tsala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Switshuriwa swa switsalwambiko 	<p>Ntirho wa xiyimo xa rito: masivintalo; masivikomba; nsinya.</p> <p>Xiyimo xa xivulwa: Swivulwan'we/swivulwahosi; swivulwankatsano; swivulwampfilungano; switatimende; nhlokomhaka na xitwananisi; swivumbeko swa swivutiso; nandzulo; marito yo kanganyisa-mafanapeletwa</p> <p>Tinhlamuselo ta marito: vamavizweni, maritofularha, nhlamuselo yo kongoma, nhlamuselo yo gega mahikahatelo</p>
----------------------------------	--	--	--	--

MAVHIKI YA 9-10	MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 10: XIKAMBELWANA XA NDZAWULELO: KU ANGULA EKA SWITSHURIWA [60 wa timaraka] Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa /xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na Matirhiselo ya Ririmi eka mbangu (20 wa timaraka)			
	MIGINGIRIKO YA MAKAMBELELO YA NKAMAFUNDZA			
	Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya ku yingisela na ku vulavula • Migingiriko ya ku yingisela na ku vulavula leyi pfumelelanaka na swiyimo swa Covid-19 	Migingiriko ya ku hlaya na ku langutisa <ul style="list-style-type: none"> • Ku hlaya ko landzelela magoza • Migingiriko yo hlayela ehenhla • Migingiriko ya xikambelantwisiso xo hlaya • Migingiriko ya switshuriwa swa matsalwa leyi kongomisiweke eka tinxaka tinharhu ta matsalwa ya ndzawulelo eka kotara 	Migingiriko ya ku tsala na ku andlala <ul style="list-style-type: none"> • Ku tsala ko landzelela magoza • Ku tsala tindzimana • Switshuriwa swa xitsalwambiko • Xitsalwana • Vutsari bya vutumbuluxi 	Migingiriko ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi <ul style="list-style-type: none"> • Migingiriko yo hambanahambana ya swiaki na milawu ya matirhiselo ya ririmi

GIREDI YA 7 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA: NKOMISO WA MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: KOTARA YA 4		
<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 7: SWANOMO – (20 wa timaraka) Ku andlala purojeke hi nomo (Vadyondzisi va sungula ku nyika ntirho lowu exikarhi ka kotara ya 3 ku endlela leswaku vadyondzi hinkwavo va ta va vakamberiwile hi ku hela ka kotara ya 4)</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 9: KU TSALA: Switshuriwa swa switsalwambiko (10 wa timaraka) (swimbirhi swo koma KUMBE xin'we xo leha) (10 wa timaraka) (Swi tsariwa ku nga se sungula xikambelwana xa ndzawulelo)</p>	<p>MAKAMBELELO YA MAFUNDZA: NTIRHO WA 10: XIKAMBELWANA XA NDZAWULELO KU ANGULA EKA SWITSHURIWA [60 wa timaraka] Xivutiso xa 1: Xitshuriwa xa matsalwa /xo ka xi nga ri xa matsalwa (20 wa timaraka) Xivutiso xa 2: Xitshuriwa xa swovoniwa (10 wa timaraka) Xivutiso xa 3: Nkomiso (10 wa timaraka) Xivutiso xa 4: Swiaki na Matirhiselo ya Ririmi eka mbangu (20 wa timaraka)</p>